

Moralo wa mosebetsi sehlopha sa bobedi

Kotare	Dibeke	Sepheho sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Dikahare	Disebediswa	Tsela tsa ho lekola	Tsela tsa ho ruta le ho bala
3	1 & 2	<p><u>LO1 HO MAMELA</u> AS:1Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao eo o e neilweng. AS:2Bontsha ho mamela le tlhompheho ho motho a buang, o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso, o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha Kgokahanyo ka hare(Integration within) <u>LO 2 HO bua</u> Re tseba hona ha ngwana: AS: 1Itlhalose bowena le ka tse o potileng. As:2Sebedisa puo ho ithabisa,mohlala,o etse metlae,dilothe, ditshomo, o be o bope mantswe ka ho bapala. <u>LO:3Ho bala le ho senola</u> Re tseba hona ha ngwana a: AS: 1Sebedisa dithusathuto ho etsa moelelo. 1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng. 1.2Ho ya ka dintshwantsho, dingolwa le dipapatso.. AS:2.1A ipalle kapa a bale le morutabana. AS:2.3A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata .</p>	<p><u>Bonono le Botjhaba</u> <u>LO 1 Tse bonwang(visual Arts)</u> AS:2O hlokomela a be a etse ditema a sebedisa mefuta futa ya dibediswa ka tatellano LO:1 AS:2Motjeko(Dance)O hlokomela mahanyetsi jk tse kgolo,tse nyane tse hodimo tse tlase.. <u>Kamahanyo Ho tsa Bophelo</u> LO:3 AS:5O botsha thlompheho ho bo –mphato wa hae ka motlotlaneng wa boithutelo a bile a bontsha le bokgoni mosebetsing wa ma tsoho. <u>Mahlale a phedisano Dipale</u> LO:3 AS:2O hlalohanya dipale tsa nnete le tseo eseng tsa nnete <u>Metse</u> LO:1 AS:1O fana ka tharolo AS:4O sebedisa maqiti</p>	Tshireletso	<p>Ditshwantsho Dipapetlwa Dipapetlwana Dimakasine Dipampiri Dibuka Letsopa</p>	<p><u>Tsela</u> Written Responses Oral discussions <u>Mekgwa</u> Moithuti ka boyena Moithuti le motswalle Morutabana <u>Disebediswa</u> Rubric checklist FAT- 1</p>	<p>1.Morutabana o qoqela baithuti pale ha bona ba mametse ka hloko 2.Baithuti ba itlhalosa hore nab a bapale le bo mang,ba bapalla hokae ,ka eng le ka nako efeng 3.Ba bopa mantswe ka letsopa 4.Ba bapala ka dilotho,ba etse ditshomo le metlae. 5.Baithuti ba lepa bokantle ba buka hore na ho buwa ka eng. 6.Morutabana le baithuti ba hlalosa dingolwa le dipapatso tsa buka. 7.Bana ba bala mantswe le morutabana 8.Bana ba araba dipotso ka setshwantsho. 9.Baithuti ba kgetha sehloho 10.Baithuti ba balla hodimo 11.Baithuti ba ngola melaetsa ya dikarete 12.Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona ba be di manehe leboteng.</p>

		<p><u>Ho ngola</u> AS:1.2 Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le morutabana. 1.3Ho kgetha sehloho seo a tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae. AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.</p>	<p>ho bopa le ho qhetso-qhetsolla manane.</p>				
3	3	<p><u>Ho mamela</u> AS:1Mamela ka hloko o be o arabe dipotso. AS:3.1O mamela sehloho le dikateng. <u>Kgokahanyo ka hare</u> <u>LO:2 Ho Bua</u> AS:1Ithalose bowena le tse o potileng. AS:4.2Ho nka karolo dipuisanong a be a botse dipotso tse nepahetseng bakeng sa tlhakisetso le tsebo. AS:5Ho fana ka dikeletso tsa ho rarolla qaka. <u>LO:3Bala o senola</u> AS:1Sebedisa dithusathuto ho etsa moelelo AS:2Etsa moelelo wa mokotaba wa</p>	<p><u>Metse</u> LO:4 AS:6O ya hakanya, a kale a be a bapise(capacity) Kamahanyo ho tsa Bophelo LO:1 AS:1Ba hlalosa mehlodi ya metsi a hlwekileng le a di tshila le tlhwekiso ya wona. Mahlale A Tlhaho (NS) LO:1 AS:5O Hlalose melemo bohlokwale mekgwa ya ho boloka metsi.</p>	<p>Metsi Le Tlhwekiso</p>	<p>Dipapetlwa Dibuka Ditshelo Magazines Dikere Dipampiri Boka Dihlwekisi Ditshelo</p>	<p><u>Tsela</u> Dipuisano Dingolwa Phuputso <u>Mekgwa</u> Moithuti ka ka boyena Moithuthi le motswalle Morutabana <u>Disebediswa</u> Rubric Observation</p>	<p>1.Morutabana o tla batla le hoba ke ofeng mohlodi wa buka o buang ka metsi le tshilafalo ya ona. 2.Ho bat eng dipuisano ka metsi letlhwekiso ya ona ka phaposeng. 3.Ba bua ka mehlodi ya metsi 4.Ba bua ka mesebetsi ya metsi le melemo ya yona. 5.Ba bua ka ka tshilafatso ya metsi 6.Morutabana o ngola mantswe a matjha tlapangolong le papetlong 7.Baithuti ba bala mantswe ba tataiswa ke morutabana 8.Baithuti ba ngola mantswe a matjha dibukeng tsa bona. 9.Bana ka lekanya metsi ba sebedisa ditshelo tse sa tshwaneng, le dikgaba.</p>

		<p>tse ngotsweng. 2.1A ipalle kapa a bale le morutabana. <u>LO:4Ho ngola</u> AS:3Ho kgetha sehloho seo a tlang ho se ngola se maamong a dilemo tsa hae AS:4Ba phatlaletsa dingolwa tsa bona.</p>					<p>10.Baithuti ba seha ditshwantsho makasining tse amanang le ditshelo ba be ba di manehe dibukeng tsa bona. 11.Ho sebediswa tsela tse fapaneng ho hlwekisa metsi..</p>
3	4	<p><u>LO1Ho Mamela</u> AS:3O mamela dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka thahasello a bontsha kutlwisiso 3.1O mamela sehloho 3.2O mamela dikateng. 3.3O noha se tla etsahala <u>Kgokahanyo Ka hare</u> <u>LO:2Ho bua</u> AS:4Ho nka karolo a botse tse nepahetseng. 4.6Ho botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo. AS:5Ho fana ka dikeletso tsa ho rarolla qaka. <u>LO:3Ho bala le ho senola</u></p>	<p><u>Metse</u> LO:1 AS:1O nka karolo a be a fane ka tharollo mosebetsing oo ba o arolelanang. <u>Bonono Le Botjhaba</u> LO:2 Tse bonwang AS:1O nka karolo dipuisanong a be a fane ka maikutlo mosebetsing wa ba bang wa matsoho. <u>Mmino</u> LO:2 AS:2Ngwana o mamela a be a bine a ntse a</p>	Mafu a tshwaetsang	Ditshwantsho Postara Dibuka Dipene Dipapetlwana Buka e kgolo	<u>Tsela</u> Dipuisano Dingolwa Phuputso <u>Mekgwa</u> Moithuti ka ka boyena Moithuthi le motswalle Morutabana <u>Disebediswa</u> Rubric Observation Checklist	<p>1.Baithuti ba mamela dipale ka mafu a tshwaetsang,ho sebediswa setshwantsho 2.Ba noha ka se tla etsahala ha ba kula ke mafu a tshwaetsanang? 3.Ka dihlotshwana baithuti a ba nka karolo dipuisanong ka mafu a tshwaetsanang. 4.Morutabana o botsa dipotso,le bona ba botsana dipotso ho fumana tharollo ya qaka ya mafu a tshwaetsang 5.Morutabana o ngola mantswe a hlahang setshwantshong tlapangollong. 6.Bana le morutabana ba qoqa ka matshwao a mafu a tshwaetsanang</p>

		<p>AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolweng tse telele.mohlala dipale</p> <p>3.1A bala ka potlako le ka bolokolohi.</p> <p>3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo.</p> <p>3.3A latela tshebediso e nepahetseng ya kaho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho etsa moelelo.</p> <p><u>LO:4Ho Ngola</u></p> <p>AS:4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho o phatlalatsa ka phaposing.</p> <p>4.2Ba iketsetsa dibuka tsa bona</p> <p>AS:5Bopa mabitso a tla peletwa a be a balwe ke ba bang.</p> <p>5.4Leka ho peleta mabitso a sa tlwaeleheng.</p> <p>5.5O ikakahela polokelo ya mabitso,o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.</p>	etsisa			FAT-2	<p>jk lefuba,mofetshe,kwatsi, ya bosollatlhapi/phamokate jj.</p> <p>7.Morutabana o bala le baithuti bukeng e kgolo/papetlong ka dihlopha,ban nto hlokomela ditlhaku,ba bile ba sebedisa dipapetlwana.</p> <p>8.Ka dihlotshwa bana balla hodimo momho.</p> <p>9.Ba araba dipotso ka seratswana</p> <p>10.Baithuti ba balla hodimo ka bonngwe.</p> <p>11.Baithuti ba ngola seratswana ka mantswe a hlahang setshwantshong.</p> <p>12.Ba iketsetsa dibuka tsa bona.</p> <p>13.Morutabana le baithuti ba ngolla pokello ya mantswe,ba a bale.</p> <p>14.Morutabana o bitsetsa bana hore a hlahlobe mopeleto.</p>
3	5	<p>LO:1Ho mamela</p> <p>AS:4Ho mamela ka thabo a araba ka mokgwa o kgethehileng dilotho le metlae.</p> <p>AS:2Ho bontsha ho mamela le tlhompho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso, o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho</p>	<p><u>Bonono Le Botjhaba</u></p> <p><u>Mmino</u></p> <p>LO:1</p> <p>AS:2Babina dipina tse amanang le diphoofole le dinonyana</p>	Diphoofole Tsa hae	<p>Dipapetlwa</p> <p>Dibuka</p> <p>Ditshwantsho</p> <p>Dipapetlwana</p> <p>Makasine</p> <p>Dikere</p> <p>Boka</p>	<p><u>Tsela</u></p> <p>Dipuisano</p> <p>Written responses</p> <p>Metako</p> <p>Dipotso</p> <p>Tshwantshiso</p> <p><u>Mekgwa</u></p> <p>Ka dihlopha</p>	<p>1Morutabana o kgetha pale kapa tshomo e monate e buang ka diphoofole tsa hae.</p> <p>2.Morutabana le baithuti ba bala mmoho ba sebedisa papetlwa e ngotsweng tshomo/pale.</p> <p>3.Baithuti ba bala ba le bang tlasa tataiso ya morutabana.</p> <p>4.Ba ikahela tlotlontwe.</p>

		<p>hlokeha AS:3O mamela dipale,dithothokiso dipina le puo ya molomo. <u>Kgokahanyo ka hare</u> <u>LO:2Ho Bua</u> Sebedisa puo ho ithabisa mohlala o etse metlae,dilothe, ditshomo o be o bope mantswe ka ka ho bapala. <u>LO:3Bala O Senola</u> AS:1Ha ngwana a sebedisa dithusa-thuto ho etsa moelelo. 1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng. 1.3Bontsha boikarabello ba hao ho di ngolwa le dithusa thuto AS:2Etsa moelelo wa mokotaba waste ngotsweng. 2.1A ipalle kapa a bale le morutabana LO:4Ho ngola AS:1 1.2Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le murutabana AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona. 4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho phatlalatsa ka phaposeng 4.2Ba iketsetsa dibuka tsa bona. AS:5Ba bopa mabitso a tla peletwa a be a abalwe ke ba bang 5.2Ba peleta mantswe ka nepo 5.4Ba leka ho peleta mabitso a sa tlwaelehang. 5.5O ikahela polokelo ya mabitso o hlahloba mopeleto le moelelo a</p>			<p>Morutabana Mothuti ka boyena. Motswalle <u>Disebediswa</u> Rubric Checklist Rating Scale</p>	<p>5Baithuti ba bua ka mefuta le mabitso a tsona.(Diphoofolo tsa hae jk,ka kgomo,nku,kgoho jj 6Morutabana o ngola mantswe a matjha tlapangollong. 7Baithuti ba bala mantswe a matjha ba be ba a ngole dibukeng tsa bona. 8.Morutabana a ka sebedisa ditshwantsho ho fana ka moelelo. 9.Ba seha ba bile ba bapisa ditshwantsho le mantswe,ba di maneha tlapangollong. 11.Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka dihlotshwana tseo ba ikgethelang tsona ba nto ngola.diratswana ka ho fapafapana. 12.Ba iketsetsa dibuka tsa bona,di balwe ke ba bang 13.Ba ikahela ba be ba bale pokello ya mabitso. 14Ba bina ka diphofole ba etse le dithothokiso</p>
--	--	---	--	--	---	--

3	6	<p>sebedisa bukana ya mantswe. <u>LO:1HO Mamela</u> AS:1Ba mamela ka hloko nako e telele o be arabe ka tatellano ho latela melao o e neuweng. AS:2Bontsha ho mamela le tlhompho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetsa,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha <u>Kgokahanyo Ka Hare</u> <u>LO:2Ho bua</u> AS:1Itlhalose bo wena le ka tse o Potileng AS:4Ho nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlopha 4.4Ho bontsha hlomphe ditokelong le maikutlong a bona. <u>LO:3Bala o senola</u> AS:2Etsa moelelo wa mookotaba wa tse ngotsweng 2.1A ipalle kapa a bale le morutabana 2.2A bala melawana e bonolo ka phaposing. 2.3A bala mooko taba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata. AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolweng tse telele,mohlala dipale 3.1A bala ka potlako le ka bolokohi. 3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng <u>LO:4Ho ngola</u></p>	<p><u>Bonono Le Botjhaba</u> <u>LO1:Tse Bonwang.</u> AS:1Ba taka folaga ya Afrika Borwa <u>AS:2Mmino</u> Ba bina pina ya setjhaba</p>	<p>Lefatshe La rona</p>	<p>Folaga Ya Afrika Borwa Cryons Dimpampiri Dipene Mmapa</p>	<p><u>Tsela</u> Dipuisano Tlhalohanyo Projeke Puomolomo</p> <p><u>Mekgwa</u> Moithuti Motswalle Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Book Rubric</p> <p>FAT-3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Morutabana o qoqela baithuti pale ka lefatshe la rona South Africa a sebedisa mmapa jwalo ka selelekela feela. 2.Morutabana a sebedisa pale e ngotsweng papetlwa kapa a ba balla buka(ha e fumaneha) 3Baithuti ba bala pale ba le bang ba dutse ka dihlopha tlasa tataiso ya morutabana 4.Baithuti ba pheta pale ba ntsha maikutlo a bona. 5.Baithuti ba ipalla ka bo bona. 6.Baithuti ba kgutsufatsa pale ba hlahisa dikateng ka yona ba bontshe tsela ya ho ngola ditlhaku le mabitso ba akaretsa ditho tsa puo jk diratswana le matshwao a puo. 7Morutabana o botsa baithuti dipotso tse malebana le pale ya S.A. 8Morutabana o hlalose baithuti ka folaga ya naha,mmala le mesebetsi le hore e fumaneha hokae. 9Morutabana o laela baithuti ho Kenya mebala folageng. 10.Morutabana o hlokomisa bana ka nmatshwao a lefatshe la rona. 11Morutabana o qala ka ho ba hlokomedisa letshwao la sekolo sa bona. 12.Ka dihlotshwana baithuti ba qoqa ka mmala wa moaparo le betjhe ya sekolo sa bona 13.Morutabana le bana ba qoqa ka
---	---	--	---	------------------------------	---	---	---

		<p>AS:1Sebedisa mongolo wa mathamo(rewriting)ho bontsha mekgwa ya ho ngola ka: 1.2Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le morutabana AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona 4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho o phatlalatsa ka phaphosing. AS:6Re tseba hona ha ngwana 6.3Sebedisa matshwao a puo a nepahetseng(tlhaku e kgolo le kgutlo) 6.4Sebedisa matshwao a puo jk potso LO:5Nahana o batla mohlodi wa taba AS:2 2.1Utlwisisa ho sebedisa puo a hlahlamanya dintlha ka nepo <u>LO:6Kaho le tshebediso ya puo</u> Sebedisa puo ka nepo o akaretsa ditho tsa puo jk diratswana le matshwao a puo.</p>					<p>tatellano ya bopresidente ba Afrika Borwa. 14Baithuti le morutabana ba ngola seratswana ka ho hlahlamana ha bapresidente ba sebedisa matshwao a puo(shared writing) 15Ba rutwa hobina pina ya Setjhaba.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--

3	7	<p>LO:1Ho Mamela AS:2Bontsha ho mamela le tlhompho ho motho ya buang,o araba, o be o obotse dipotso bakeng sa tlhakisetso,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha. <u>Kgokahanyo ka hare</u> <u>LO:2 HO BUA</u> Sebedisa puo e tshwanetseng/loketseng maemo a fapaneng <u>LO:3Bala o Senola</u> AS:1Sebedisa dithusa-thutoho etsa moelelo 1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng. <u>LO:4 Ho Ngola</u> AS:1Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mekgwa ya ho ngola</p>	<p><u>KGOKAHANYO</u> <u>Mahlale A Phedisano</u> LO:1 AS:2Sebedisa mahlalea bophelo le thekenoloji ka katleho mme ka kelohloko ba bontshe boikarabello mabapi le tikoloho le bophelo ba ba bang.</p>	<p>DIAHA MMELE</p>	<p>Buka ya dipale Makasini Dipene Dibuka Cryons Postara Dipapetlwana</p>	<p><u>Tsela</u> Written responses Mind maps Tests Posters Oral Response <u>Mekgwa</u> Moithuti Morutabana Metswalle <u>Disebediswa</u> Checklist Observation Sheet Rating Scale</p>	<p>-Morutabana o qoqela baithuti ka pale/thothikiso/pina e buang ka mefuta ya dijo. -Morutabana le baithuti ba buisana ka bokantle ba buka. -Morutabana le baithuti ba noha dikahare tsa buka -Morutabana o balla baithuti hodimo,ba nto bala mmoho. -Baithuti ba qoqa pale tsa bona -Morutabana o botsa dipotso bana ba hlahisa maikutlo a bona. -Baithuti ba ingolla dipale tsa bona ka dijo tseo ba di ratang --Ba iketsetsa banka ya mantswe -Ba bala mantswe mmoho le ka bonngwe. -Baithuti ba bala ka dihlopha,ka bobedi le ka bonngwe tlasa tataiso ya morutabana(diratswaneng) Ba hlokomele matshwao a puo.</p>

		<p>AS:2Ba ngola ka ho latela sepheo Ka mekgwa e fapaneng <u>LO:5Ho Nahana O Batla Mohlodi Wa Taba</u> AS:4Ngwana a tswellisa pele tsebe e kgethileng. 4.2A hlopha tsebo ka mokgwa o nolofaditsweng a sebedisa papetlwa <u>LO:6Kaho Le Tshebediso ya Puo</u> AS:5Sebedisa puo e nepahetseng ya puisano(tlotlontswe)</p>					-Baithuti ba ngola moqoqo o mokgutshwane ka dijo ba hlokomela matshwao a puo.
3	8	<p><u>LO:1Ho mamela</u> AS:1Mamela ka hloko o be arabe ka tatellano ho latela melao eo o neilweng. AS:3O mamela dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka thakasello a bontsha kutlwisiso. 3.2O mamela dikateng 3.3O noha se tla etsahala. 3.4O hokahanya dintlha ka tatellano le maikutlo ka puo ya molomo <u>Kgokahanyo Kahare</u> <u>LO:2Ho bua</u> AS:4Ho nka karolo a be a botse dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo. <u>LO:3Ho bala le ho senola</u> AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntse moelelo dingolweng tse telele,mohlala dipale 3.1A bala ka potlako le ka</p>	<p><u>Kgokahanyo Bonono Le Botjhaba</u> <u>LO:1Mmino</u> AS:2O bina dipina tsa botjhaba. <u>PAPADI(Drama)</u> AS:2Ka boetapele ba morutabana,ba bapala ba bile ba bua ka botjhaba ba bona <u>Tse Bonwang</u> AS:2Ba hlokomela ba bile ba sebedisa mefuta-futa ya disebediswa ho etsa ditema tsa botjhaba jk Meseme,mafielo,dinkgo ho betla jj</p>	Kgwedi Ya Botjhaba		<p><u>Tsela</u> Puomolomo Puisano Written responses Drama <u>Mekgwa</u> Moithuti ka boyena Metswalle Morutabana <u>Disebediswa</u> Checklist Rubric Observation Sheet</p>	<p>1.Morutabana o kgetha pale e monate e buang ka meetlo ya batho ka ho fapana ha bona(morutabana a ka iketsetsa ya hae pale a e ngole papetlweng) 2.Baithuti ba noha se tla etsahala. 3Morutabana o bala mmoho le baithuti(shared reading) 4.Baithuti ba balla hodimo ba le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading)ba bala ka potlako. 5Ba ipalla ba le bang. 6.Ba bua ka mooko taba wa pale. 7O sebedisa dipina ha a etsa pale ho natefisa. 8Baithuti ba pheta pale ka tatellano ba bile ba hlahisa maikutlo a bona ka tse etsahetseng paleng. 9.Hape morutabana aka sebedisa le dithothokiso le dipina ho natefisa. 10Baithuti ba iqapela</p>

	<p>bolokolohi .</p> <p>3.2A balla hodimo a bile a sebedisa mokgwa o nepahetseng wa ho bua le modumo</p> <p>3.3A latela tshebediso e nepahetseng ya kaho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho tsa moelelo</p> <p>AS:4Ntshetsa pele tsebo ya ditlhaku ka:</p> <p>4.2HO e lellwa lentswe le ngolwang ka ditlhaku tse pedi jk tj, sh,ph jj</p> <p>4.3Ditlhaku tse pedi le tse tharo jk Tsh,tjh jj</p> <p>4.6Ho elelwa dithothokiso</p> <p>AS:5Ho bontsha bohlokwa ba dipale tsa morabe e fapaneng</p> <p><u>LO:4Ho Ngola</u></p> <p>AS:1Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mekgwa ya ho ngola ka</p> <p>1.1Baithuti ba nka karolo sehlotshwaneng ho fumana maikutlo a ba bang ha mmoho le morutabana</p> <p>1.3Ho kgetha sehloho seo a tlang hase ngola sa maemong a dilemo tsa hae</p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng a:</p> <p>2.2Ngola dithothokiso le dipina</p> <p>AS:3Ikgopotsa ho ka ho:</p> <p>3.1Baithuti ba qoqa ka dingolwa tsa bona ho bontsha maikutlo</p> <p>AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona</p> <p>4.1Ba arolelana mosebetsi le ba</p>					<p>dipale,dithothokiso le dipina ka meetlo ya bona le dintho tse tlwaelehileng tikolohong ya bona.</p> <p>11. Tlase tataiso ya morutabana ba nehana sebaka sa ho bua.</p> <p>12Morutabana le baithuti ba bua ka poustara ba ntse ba hlalosa seo ba se bonang.</p> <p>13.Ba bala ditlhaku tse noko tse ditharo ba bope mantswe a matjha ka tsona.</p> <p>14.Ba ngola mopeleto wa bona.</p> <p>15Ba ngola mantswe a hlahellang ho poustara ho aha banka ya mantswe.</p> <p>16Ba ngola seratswana ka pale dibukeng tsa bona.</p> <p>17.Ba etsa buka ntswe ba sebedisa mantswe a hlahellang ho banka ya mantswe</p> <p>18.Baithuti ba ike tsetsa dibuka tsa bona ka meetlo e fapaneng.</p>
--	---	--	--	--	--	--

		<p>bang ka ho balla hodimo kapa ho o phatlalatsa ka phaposing.</p> <p>4.2Ba iketsetsa dibuka tsa bona.</p> <p>AS:5Ba bopa mantswe a tla peletwa a be a balwe ke ba bang.</p> <p>5.2Ba peleta ka nepo</p> <p><u>LO:5Nahana A Batla mohlodi Wa Taba</u></p> <p>AS:3Sebedisa puo ho fuputsa ka ho</p> <p>3.1Botsa dipotso a be a batle ditlhaloso.</p> <p><u>LO:6 Kaho Le Tshebediso Ya Puo</u></p> <p>AS:1Bapisa medumo mantsweng le ditlhakung ka ho:</p> <p>1.1Sebedisa difoniki ho peleta mantswe a sa tlwaelehang</p> <p>AS:4A sebedisa ditimana ka ho</p> <p>4.1Kopanya dipolelo ho bopa seratswana</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--